





Utilisez les diagrammes ci-dessous pour créer un rectangle avec l'aire/le périmètre indiqué. Chaque SVGREPLACE = 1 unité(u). Répondez avec la longueur et la hauteur. Les réponses varieront.


1) Superficie des unités carrées 72.




2) Périmètre des unités 4.




3) Périmètre des unités 18.




4) Périmètre des unités 16.




5) Périmètre des unités 22.




6) Superficie des unités carrées 2.




7) Périmètre des unités 12.




8) Périmètre des unités 32.




9) Superficie des unités carrées 54.




10) Superficie des unités carrées 7.



11) Superficie des unités carrées 6.



12) Superficie des unités carrées 49.

**Réponses**

1. \_\_\_\_\_  $=72u^2$

2. \_\_\_\_\_  $=4u$

3. \_\_\_\_\_  $=18u$

4. \_\_\_\_\_  $=16u$

5. \_\_\_\_\_  $=22u$

6. \_\_\_\_\_  $=2u^2$

7. \_\_\_\_\_  $=12u$

8. \_\_\_\_\_  $=32u$

9. \_\_\_\_\_  $=54u^2$

10. \_\_\_\_\_  $=7u^2$


11. \_\_\_\_\_  $=6u^2$

12. \_\_\_\_\_  $=49u^2$




Utilisez les diagrammes ci-dessous pour créer un rectangle avec l'aire/le périmètre indiqué. Chaque SVGREPLACE = 1 unité(u). Répondez avec la longueur et la hauteur. Les réponses varieront.


1) Superficie des unités carrées 72.




2) Périmètre des unités 4.




3) Périmètre des unités 18.




4) Périmètre des unités 16.




5) Périmètre des unités 22.




6) Superficie des unités carrées 2.




7) Périmètre des unités 12.




8) Périmètre des unités 32.




9) Superficie des unités carrées 54.




10) Superficie des unités carrées 7.



11) Superficie des unités carrées 6.



12) Superficie des unités carrées 49.

**Réponses**

1.            $=72u^2$

2.            $=4u$

3.            $=18u$

4.            $=16u$

5.            $=22u$

6.            $=2u^2$

7.            $=12u$

8.            $=32u$

9.            $=54u^2$

10.            $=7u^2$

11.            $=6u^2$

12.            $=49u^2$